

VOJNOIZDAVAČKI ZAVOD

N a č e l n i k  
ĐORĐE STANIĆ, pukovnik

RATNA PROŠLOST NARODA I NARODNOSTI  
JUGOSLAVIJE

KNJIGA DVESTA PEDESET DEVETA

MONOGRAFIJE  
JEDINICA NOV I PO JUGOSLAVIJE

KNJIGA DEVEDESET PRVA

UREĐIVAČKI ODBOR

RAHMIJA KADENIĆ, general-pukovnik, predsednik, članovi: ALI ŠUKRIJA, RISTO DŽUNOV, MILAN DALJEVIĆ, general-pukovnik, DAKO PUAĆ, general-pukovnik, ŽIKA STOJŠIĆ, general-potpukovnik, FABIJAN TRGO, general-potpukovnik, VELJKO MILADINOVIC, general-potpukovnik, JOCO TARABIĆ, general-potpukovnik, METODIJE KOTEVSKI, general-potpukovnik, AVGUST VRTAR, general-potpukovnik, SVETO ZAR ORO, general-potpukovnik, MISO LEKOVIĆ, pukovnik, AHMET DONLAGIĆ, pukovnik, VIKTOR KUĆAN, pukovnik, RADOMIR PETKOVIĆ, pukovnik - glavni urednik

UREDNIK  
MOMČILO KALEM, pukovnik

RECENZENTI  
MILAN DALJEVIĆ, general-pukovnik  
VLADIMIR BAJIĆ VLADO, general-major

MILORAD GONČIN

**DRUGA KRAJIŠKA  
NARODNOOSLOBODILAČKA  
UDARNA BRIGADA**

Beograd, 1984.

*Autor se zahvaljuje sekcijama boraca Druge krajiskog udarne brigade u Sarajevu, Beogradu, Banjaluci, Prijedoru, Tuzli, Nišu, Živinicama, Kragujevcu, Gornjem Milanovcu, Valjevu i Topoli koje su materijalima i savjetima pomogle pri pisanju Monografije.*

*Autor, takođe, izražava zahvalnost borcima i rukovodiocima brigade, koji su sjećanjima obogatili sadržaj pomenutog djela.*

## U V O D

*U Bosanskoj krajini, pod neposrednim rukovodstvom KPJ, jula 1941. godine buknuo je oružani ustank i poprimio široke razmjere. Ustanici su ugrozili više neprijateljskih uporišta, značajne drumske i željezničke komunikacije. Nijemci i njihovi pomagači reagovali su žestoko protiv napadima i uporno nastojali da neutrališu i slome otpor ustaničkih jedinica. U složenoj situaciji, ustanici su napustili frontalni način borbe i pribjegli gerilskom načinu ratovanja. Izvršena je reorganizacija i borbeno učvršćenje jedinica. Stvarane su nešto pokretljivije čete, zatim partizanski odredi i bataljoni. Njihovi napadi usmjeravani su na značajnija neprijateljska uporišta, izvođenje diverzija i sabotaža na komunikacijama i objektima taktičko-strateškog značaja za borbenu gotovost nemačkih, ustaških i domobranksih jedinica.*

*U jesen 1941. godine formirani su: Prvi, Drugi, Treći, Četvrti i Peti krajiski partizanski odred. Skoro svakodnevno vršeni su napadi na neprijatelja i branjena slobodna partizanska teritorija. Zaplijenjenim oružjem i ratnom opremom naoružavali su se novi borci i brojno su ojačali partizanski odredi.*

*Jedinice Prvog krajiskog (podgrmečkog) partizanskog odreda branile su slobodnu teritoriju Podgrmeča, neprijatelja ugrožavali u garnizonima i uporištima blizu dolinama Une i Sane. Jedinice Drugog krajiskog (kozarskog) odreda operisale su u Potkozarju i osvojile više neprijateljskih uporišta. Pomenuti odredi pojačali su borbena dejstva u proljeće 1942. godine. Oslobodeni su Budimlić Japra, Kozarac, niz manjih i većih uporišta. Ugroženi su: Prijedor, Sanski Most, Bosanska Krupa, Ljubija, Bosanska Dubica, Bosanski Novi i Banjaluka. Dolazak mladih ljudi omogućilo je da se formiraju nove čete i bataljoni. U odredima je vršena izvjesna reorganizacija da još više ojača njihova udarna moć. Istovremeno, odlučeno je da se formiraju pokretljivije jedinice - udarni bataljoni - sposobne da se udalje sa dotadašnje teritorije i uspješno bore u udaljenijim krajevima.*

*U Podgrmeču je formiran Udarni bataljon Prvog krajiskog, u Potkozarju Udarni i Četvrti bataljon Drugog krajiskog partizanskog odreda. U proljeće i do sredine ljeta 1942. godine, oni su izveli niz značajnih borbenih akcija, zatim ušli u sastav Druge krajiske udarne narodnooslobodilačke brigade.*

*Udarni kozarski bataljon upućen je u srednju Bosnu da pomogne jedinicama Četvrtog krajiskog partizanskog odreda i Krajiškom proleterskom bataljonu u borbama protiv četnika koji su otvoreno sarađivali sa Nijemcima, ustašama, domobranima, mučki napadali partizanske jedinice, izazivali pučeve, ubijali istaknute partizanske rukovodioce, članove KPJ i SKOJ-a, borce i kurire. U nastupanju od Jeličke prema Han-Kolima, Udarni bataljon razoružao je jedan četnički bataljon puka »Majnjača« i jednu četničku četu u rejonu Bronzanog Majdana. Kod Han-Kola četnici su postavili zasjedu da iznenade borce Udarnog bataljona. Razvila se oštra borba. Četnici su osujećeni i primorani da se povuku prema Mrkonjić-Gradu. Zarobljeno je 20 četnika, zaplijenjeno njihovo oružje i oprema.*

*Poslije forsiranja Vrbasa, Udarni bataljon je progonio četnike u Javoranima, Vijačanima, Karaču, uspostavio vezu sa Krajiškim proleterskim bataljonom i jedinicama Četvrtog krajiškog partizanskog odreda. Na zajedničkom sastanku u Vijačanima, kome je prisustvovao Duro Pucar Stari, sekretar Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku krajinu, donijeta je odluka da se ostvari potpuno sadejstvo Krajiškog oroleterskog i Udarnog kozarskog bataljona u borbi protiv podmuklog neprijatelja. Na Pojezni ubrzo je došlo do žestoke borbe. Krajiški udarnici i proletari jurišom su razbili jače četničke snage i primorali da se u neredu povlače. Sadejstvo Udarnog i Krajiškog proleterskog bataljona ostvarivano je kasnije i četnicima su zadavani udarci.*

*Potpomagani od Nijemaca, ustaša i domobrana, izdajnici su žilavo odolijevati i sticali preimrućstvo. Oni su pučevima i podmuklim napadima paralisali borbenu jeftva Četvrtog krajiškog partizanskog odreda. U nepovoljnoj borbenoj situaciji od'uceno je da Udarni bataljon napusti teren srednje Bosne i dođe u Potkozarje. Krajiški proleterski bataljon i dijelovi Četvrtog krajiškog odreda ostali su na dotadašnjem terenu, svakodnevno vodili teške borbe, i odolijevali napadima udruženih neprijatelja. Na kraju su se povukli na Motajicu, tu pretrpeli teške gubitke, a dijelovi Krajiškog proleterskog bataljona forsirali Savu i prešli u Slavoniju.*

*Kad se Udarni bataljon našao u blizini oslobođenog Prijedora, započela je neprijateljska ofanziva na Kozaru. Bataljon je vodio borbu u rejonu Orahove, spriječavao prodore neprijatelja od Bosanskog Novog u Ljubiju i Prijedor, a prilikom okruženja u Kozari branio položaje iznad Kozarca, u Božićima i kod Mrakovice. Prije roboju iz obruča glavnina Udarnog bataljona stigla je u Podgrmeč. Kad je formirana Druga krajiška brigada, Udarni bataljon ušao je u njen sastav i nastavio da se bori nesmanjenom žestinom protiv okupatora i njegovih pomagača.*

*Udarni grmečki bataljon Prvog krajiškog partizanskog odreda, da bi olakšao tešku situaciju partizanskim jedinicama u opkoljenoj Kozari, pojačao je napade na neprijateljska uporišta i garnizone u okolini Podgrmeča. Na udaru se našao jak neprijateljski garnizon u Bosanskoj Krupi. Udarni bataljon stigao je sa položaja kod Bosanskog Novog, napadajući pravcem od Alana, sadejstvovanju sa Trećim bataljonom, koji je nastupao od Lipnika i čije su dvije čete ranije prešle Unu da se neopaženo uvuku u grad. I omladinska četa Udarnog bataljona smjelo je ušla u grad i postigla iznenadjenje. Bataljoni su uporno napadali i protivniku nanosili gubitke. Zarobljene je jedna satnija domobrana i više ustaša. U toku borbe ubijeno je i ranjeno dosta neprijateljskih vojnika. Zaplijenjeno je 500 pušaka, 10 mitraljeza i jedno artiljerijsko oruđe. U izveštaju Operativnog štaba za Bosansku krajinu o napadu na Bosansku Krupu zapisano je, pored ostalog, i ovo:*

*»Noću između 21. i 22. juna u jedan sat napale su snage Prvog krajiškog odreda Krupu i zauzele je nakon 6 časova žestoke borbe. Prva omladinska udarna četa sa svojim hrabrim komandirom drugom Sehom upala je prva u grad, obišavši dve neprijateljske zasjede koje su otvorile vatru i provukavši se kroz žicu, protjerale treću zasjedu u samom ulazu u grad.« ..*

*Udarni bataljon kratko se zadržao u oslobođenom gradu, zatim produžio desnom obalom Une, osvojio Otoku, Čore, Rudice i približio se Bosanskom Novom. Neprijatelj je osjetio šta se priprema i pojačao sopstvenu odbranu. U takvoj situaciji Operativni štab za Bosansku krajinu naredio je da se Udarni podgrmečki bataljon uputi u Dedovaču i učestvuje u napadu na Sanski Most. U Dedovači je usledio kratki odmor i pripreme za predstojeći napad. Prikupljeni su podaci o brojnom stanju i rasporedu neprijateljskih jedinica. Tako se doznao da u gradu na Sani ima oko 500 neprijateljskih vojnika, da raspolaže brojnim utvrđenjima i savremenim oružjem.*

*Napad je uslijedio noću 26. i 27. juna 1942. godine. Udarni podgrmečki bataljon je forsirao Sanu i osvojio dio grada na njenoj desnoj obali. U ponoćnim čas-*

vima neprijatelju je pristiglo pojačanje iz obližnjih uporišta i odmah je preduzeo žestok protivnapad. Udarni bataljon teško je izdržao prve nalete protivnika i morao se povući u Kruhare i Ratkovo. Kasnije se, zaobilaznim putem preko Sitnice, Ribnika i Bravška, vratio u Podgrmeč.

Poslije desetak dana pomenuti bataljon upućen je u napad na Bosanski Novi. Njegov streljački stroj nastupao je preko Pošte i Vidorije. Na prilazima gradu borci su dočekani snažnom puščanom, mitraljeskom i minobacačkom vatrom. Omladinska četa uspjela je da slomi neprijateljsku spoljnu odbranu i uđe u grad. Ujutro je, međutim, protivnapadom prisiljena da se povuče na polazne položaje.

Četvrti bataljon Drugog krajiskog (kozarskog) partizanskog odreda formiran je u proljeće 1942. godine i učestvovao u oslobođenju Prijedora. Poslije je držao položaje prema Ivanjskoj i Banjaluci. Njegova Prva i Druga četa imale su žestok sukob sa jedinicama njemačke borbene grupe »Fon Vedel«, u rejonu Gornje i Donje Bistrice, koje su uspjele da prodru u Prijedor i blokiraju južnu stranu Kozare. Neprijatelj je uspio da uspostavi zaprečnu liniju i razdvoji jedinice Četvrtog bataljona. Treća, Četvrta i Peta četa i dva voda Druge čete ostali su izvan neprijateljskog obruča, u rejonu Piskavice, Marićke i Miljakovaca, a štab bataljona, Prva četa i jedan vod Druge čete u opkoljenoj Kozari.

Razdvajanje snaga Četvrtog bataljona uslovilo je novu organizaciju. Štab bataljona u opkoljenoj Kozari formirao je tri'čete, uglavnom od omladinaca sa vojno-političkog kursa u Lamovitoj i omladinaca iz ostalih sela, koji su izbjegli u Kozaru i tražili da se uvrste u borbene jedinice. Čete su raspoređene na položaje od Gugunove glavice do Mrakovice i uspješno su odolijevale napadima protivnika.

Jedinice Četvrtog bataljona, koje su izbjegle opkoljavanje, zajedno sa jedinicama Prve krajiske udarne brigade, vodile su ogorčene borbe protiv neprijatelja, pokušavale da debllokiraju Kozaru u rejonu sjeverno od Piskavice i nisu uspjele. Tek tada su se povukle, noću 17. i 18. juna preko Sane i otišle u Podgrmeč. Poslije kraćeg odmora i izjesne reorganizacije, uspostavljen je privremeni štab Četvrtog bataljona za jedinice koje su stigle u Podgrmeč, za Drugu, Treću, Četvrtu i Petu četu.

Prilikom drugog proboga, iz obruča u Kozari izašli su komandant bataljona i dijelovi dviju četa i pridružile se jedinicama u Podgrmeču.

Kad je formirana Druga krajiska udarna brigada, 2. avgusta 1942. godine, u njen sastav ušli su pomenuti bataljoni, sastavljeni od boraca prekaljenih u ranijim borbama, osposobljenih da tuku okupatora i domaće izdajnike, često brojno nadmoćnije i bolje naoružane, u mnogim krajevima naše zemlje, da visoko nose zastavu slobode, i da kuju i jačaju bratstvo i jedinstvo naših naroda i narodnosti.